

Quand se canta occitan al TFC...

VISCA TOLOSA ! Le club des supporters du TFC Visca Tolosa ! exprime son soutien... en occitan évidemment !



Fabrice ROUMAGNAC,
un dels animators del club de suportaires « Visca Tolosa ! »

D'ont ven aquela passion pel balon redond ?

Soi nascut a Tolosa i a mai de 40 ans, aimi lo TFC dempuèi mai de 30 ans ! Avèm montat aqueste club de suportaires perque lo TFC es lo club mai bèl de Tolosa, de tota una region e al-delà : *Visca Tolosa* compta un fum de suportaires que venon d'Auda. V'aquí perque sèm totes estacats a la crotz d'Occitània que simboliza lo nòstre país e sa cultura.

Perqué parlar occitan al TFC ?

Per ieu, tròbi important de transmetre la lenga occitana e sa cultura perque son las rasicas de la region. A l'ora d'ara, la vida del monde es de mai en mai uniformizada a un escalon supranacional. Es important de saber dont venèm,

Conferéncias

Doas conferéncias de qualitat organizadas per l'Universitat de Tolosa II – Miralh.

- **Lo dimècres 2 de novembre, 18h30**, per Aitor Carrera Baiget (Universitat de Lleida) : « l'occitan de la Val d'Aran : caracterisacion lingüistica, fragmentacion dialectala, affinitats territorials ».

- **Lo dimècres 7 de decembre, 18h30**, per Yan Lespoux (Universitat de Montpelhièr III) : « las vidas de Pierre Berthaud (1899-1956), sos aflats sus l'occitanisme ».

Ostal d'Occitània - 11 carrièra Malcosinat (metrò Esquirol) - Dintradas a gratis.

e ont venon lo monde que venon aici ! Avèm presat fòrça la volontat del TFC de cantar lo *Se Canta* a cada debuta de partida ! En 2007, avèm tot naturalament causit un nom occitan amb l'ajuda d'un professor d'occitan : *Visca Tolosa !* Sèm pas embarrats dins lo balon redond : sostenèm totes los autres espòrts de la ciutat.

E en defòra de Tolosa ?

Sus los 6 clubs del TFC, 3 pòrtan de noms occitans : *Indians de Tolosa*, *Occifans* (suportaires del TFC a París), e *Visca Tolosa !* Quand anam jogar defòra, sèm plan rebuts, coma l'autre jorn, una jornada entèra a Lens per los suportaires ch'tis. Farem parièrs a l'ostal quand recebrèm lèu los Bretons del SC Brest. Un brave sovenir : quand avèm cantat lo *Se Canta* en camin pel derbi de la Garona, fàcia a Bordèu, o pel derbi occitan fàcia a Montpelhièr. Pel moment, aquò pòrta chança al TFC e a son capitani, Daniel Congré, qu'es tanben nascut a Tolosa... ●

Per ne saber mai : www.viscatolosa.fr

Los Balètis a La Dynamo tòrnan començar !

La sason passada, los balètis iniciats per l'artista niçard Djé Balèti a la sala La Dynamo recampèron mai de 1 200 dançaires e bolegaires venguts tastar la musica e la dança tradicionala cada darrièr dimenge del mes. Pel plaser dels dançaires tolosans, debutants o confirmats, lo rendètz-vos mesadièr repren ongan ! Un dimenge al mes, Djé Balèti e sos convidats vos espèran per vos far dançar, bolegar e descobrir lo balèti occitan... e sas suspresas !

Lo 27 de novembre de 2011,

lo segond bal de la sason aculhirà los artistes Manu Théron, Ange B., Henri Maquet e Clément Gautier al costat de Djé Balèti - Vespas cougourdou ourchestra.

17h30 : iniciacion a la dansa

19h : bal

Tarifa : 6 euros

Viva lo balèti !

Bal seguent : **dimenge 11 de decembre de 2011**, amb lo grop Jagdish (Marselha / Kreol Konnexion).

Balèti a La Dynamo

6, carrièra Amélie

Contact : Ikebana music

Elô Barbosa :

elo@ikebanamusic.com

www.djebaleti.com



46 > 50

Focus

Musiques actuelles : action !

52 > 53

Face shoot

La bande qui dessine Toulouse

48 > 49

Décodage

Balade guidée par Graphéine

62 > 63

Patrimoine et histoire

Le marché au blé

www.toulouse.fr

Plus de photos, d'interviews ou d'articles

DÉAMBULATION

Au théâtre comme chez vous

C'est une première. Un événement simultané dans treize lieux de théâtres et pendant trois jours : cela s'appelle « *Un théâtre près de chez vous* », les 18, 19 et 20 novembre. Les théâtres toulousains proposent une balade à leur rencontre, à travers la ville, pour découvrir une offre dense et diverse, forcément pas loin de chez vous puisque ces lieux font vivre de nombreux quartiers. C'est aussi l'occasion de pénétrer les coulisses, de rencontrer les acteurs et ceux qui font vivre ces lieux de créations d'écritures variées, de résidences de compagnies et d'artistes, d'apprentissage, d'interaction de disciplines et de croisement d'idées... Une autre façon d'envisager le théâtre comme un endroit où l'on vit, où l'on se rencontre. Pour cela, c'est à plus de 70 manifestations qu'ils invitent les Toulousains : 30 spectacles (théâtre, danse, performances ou lectures), mais aussi à toute une série de tables rondes et débats (*Théâtre d'aujourd'hui, formes nouvelles et auteurs vivants* par Sébastien Bournac au théâtre Le Vent des signes, temps de parole *Compagnies / Lieux indépendants, vrai sujet ou faux débat ?* à Mix'art Myrys), à des ateliers (prise de parole au théâtre du Pont Neuf, stage d'initiation de la lecture à voix haute à la Cave Poésie) et même à des repas-lecture... Du vendredi 10h au dimanche soir, un marathon théâtral et une déambulation joyeuse à travers la ville, à tarif préférentiel ou entrée libre.

Les 18, 19 et 20 novembre
Les lieux : théâtres le Fil à Plomb, du Grand Rond, le Hangar, Sorano/ Jules-Julien, Le Pavé, du Pont Neuf, le Ring, Le Vent des Signes, de la Violette et à L'Agit, la Cave-Poésie et Mix'art Myrys.
Programme par lieux ou heure et tous lieux confondus sur : www.untheatrepresdechezvous.org

